ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްތިހާރުކުރެވިފައި

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ކެއުމާ ކާނދޭން ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް އަދި ބީލަމުގެ ޝަރުތުތައް

އިއުލާން ނަންބަރު:	**171-Y(FBM2)/IUL/2024/110**
އިއުލާން ތާރީޚް:	22 ޖުލައި 2024
ހުށަހަޅާނެ ތަން:	ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:	**PC-171/2024/W017**
ޕްރޮޖެކްޓް ނަން:	ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކެއުމާ ކާނދޭން ފަރާތެއް ހޯދުން Catering Services for Staffs and Arrestees at B·Eydhafushi Police Station

ބީލަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކުރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އެއްބަސްވުން

ސެކްޝަން 1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

ބަރުސިލް	އިރުޝާދު ނަމްބަރު
1.0	**ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު**
1.1	ބީލަމާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތިރީގައި އެވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދި ކޮޕީ ކުރައްވާނީ ތިރީގައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް މެއިލް އަށެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ އީމެއިލް: fzmm_c2300@police·gov·mv ކޮޕީ: procurement@police.gov.mv
1.2	ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުވާން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ތާރީޚު: 2024 ޖުލައި 29 ވާ ހޯމަ ދުވަސް ގަޑި: 12:00
1.3	މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ތިރީގައި އެވާ ތާރީޚުގައި އިދާރާގައި ދިވެހިފުލުހުގައި އެޑްރެހުގައެވެ. ތާރީޚު: _ _ ގަޑި: _
1.4	އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް އިދާރާގައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ. ތާރީޚު: 2024 ޖުލައި 31 ވާ ބުދަ ދުވަސް ގަޑި: 10:00
1.5	ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށްބޭނުމަކީ މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ " Bid Registration Form " ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 1.1 ގައިވާ އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވުމުން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ސްލިޕް ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރާއިއެކު މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަކަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސްލިޕް ލިބުމުންނެވެ.
1.6	ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތިރީގައި ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ ސްލިޕް ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި އެގަޑިން ފަހު ބަލަން ދުން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގައި ސްލިޕް ފޮނުވޭނެއެވެ.
1.7	ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ލިބުނުކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ ބިޑަރ ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ލިބުނުތޯ ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓްގެ ނަންބަރު 9790052 އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ މެސެޖެއް ކޮށްގެން ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްގެން ޔަޤީން ކުރުވިދާނެއެވެ.

2.0	**ބީލަން ހުށަހެޅުން**
2.1	އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިއުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. މިއާއި ހިލާފަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
2.2	މިބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮނުވާފައިވާ " Bid Registration Form " އަދި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ސްލިޕް އަންދާސީ ހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
2.3	ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
2.4	އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކަނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަރަފަތު ކުރިމަތީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޖަދުވަލުގައެވެ.
2.5	އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ދޫކުރެވޭނީ މިހާރު ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހިލާފު އެގޮތް ނުވަތަ އޮފީހަށް އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ.
2.6	އީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
2.7	ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމާ ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބީލަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެބައްދަލުވުމުގައި ދެވޭ މައުލޫމާތު ނުވަތަ އިރުޝާދު ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ފުރިހަމަ ބީލަންފޯމުގެ ޖަވާބުދާރީވާނެއެވެ.
2.8	ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ފުރުޞަތުގެ ޒުވާނުން އިން އެމްއެސްއެމްއީ ފަންޑް އަ އެމްއެސްއެމްއީ ދިވެހި

ފުދުރުންގެ ހިދުމަތުގެ ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ގުދުވިއަ ވެއްޖެނަމަ އެމްޑީއެމްގެ އީމެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އީމެއިލް ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ގުދުވިއަށް އެދިމުނަމަ، ނަންބަރު ކުރެވޭނެއެވެ ދިނުމަށާއި ނަންބަރު ގޮސް އެމްއެމްގެ ދުވަސްވަރު ކަމުގައިވާ ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުވެގެން ކުރެވޭނެއެވެ.	
ޕްރޮކިއުމަންޓްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފޮނުވާ ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ފޯމުގެ ނަންބަރު ކަމުގައި ފޮނުވާނެއެވެ.	2.9
މި ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހި ފުދުރުންގެ ހިދުމަތުގެ ފޯމު ކުރުނަސް ކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.	2.10
ހިދުމަތުގެ ދިނުމަށް އެވެރިޖެ ކުރުމަށް ކުރުނަސް އެއްވެސް ބަޔަކު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އެއްގޮތްވާ ހިސާބުކުރުން ހިދުމަތް ނުވާ ކަމަށް 1 (އެކަމަ) އަހަރު ކުރުން ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތުން ކުރުނަސް މިފަދަ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ނުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ދިވެހި ފުދުރުންގެ ހިދުމަތް ގެން ލިބިގެންވެއެވެ.	2.11
އަންގާސީރިސްކްތަކަށް ގެނައި ހިދުމަތެއް ކުރުނަސް، ދިވެހި ފުދުރުންގެ ހިދުމަތް ނިސްބަތުން ނުވެއްޖެ ހިސާބުއްގައި އެކަމަށްކުރުމަށް އަންގާސީ ހިސާބުތަކާއި ބާރުވެ ކުރުމުގެ ހައްޤު ދިވެހި ފުދުރުންގެ ހިދުމަތް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އަންގާސީރިސްކްތަކާއި ބާރުވެ ކުރުމުއްޖެނަމަ ކުރުނަސްފަރާތާ ފަރާތްތަކެއްގެ އަންގާސީރިސްކް ބާރުވެ ކުރުވިފައިވާކަން އެންގެނެއެވެ.	2.12
އަންގާސީރިސްކް ކުރުނަސް ފަރާތައި / ކުންފުންޏާއި ގުޅޭ ރަށްޓަކާ އެއްވެސް ސަރުކާރު ކަންތައްގައި ހިމެނުމާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ފާލާ ދިނަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރު ވެފައިވާ ނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިހުތިޔާރު ދިވެހި ފުދުރުންގެ ހިދުމަތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.	2.13
އަންގާސީ ހިސާބުތަކާއި ކުރުނަސްފަރާތް ތަކުގެ ތަފާސް	**3.0**
(ހ) ބީލަން ސަބްމިޝަން ސްކެޖޫލް (ށ) ބީލަން ކުރުނަސް ފޯމް (ނ) އަގު ކުރުނަސް ފޯމް / ކޮޓޭޝަން (ރ) ބީލަން ކުރުނަސް ފަރާތުގެ (ވިޔަފާރި/އިންވެސްޓްމަންޓް/ކޮމްޕެނީ) ރަޖިސްޓަރީ (ބ) ބީލަމުގައި ސަބްމިޝަން ކުރުމަށް ފަރާތުގެ ނަމުގައިވާ އެކައުންޓްގެ "ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް" (ފައިސާގެ 03 މަހުގެ ބެލެންސް ހިސާބުކުރުން) ނުވަތަ ފައިސާދެއްކި 02 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓްރޭޑްކުރިފައިވާ ޓްރޭޑް ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮޕީ (އެކައުންޓަންޓް ޓްރޭޑްގެ ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ކުރިފައިވާ) (ކ) ބީލަން ކުރުނަސް ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (އ) ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ވ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުރި އަދި ފަރު ފަންޑޭ ވިޔަފާރިއެއްގެ ޑިންޑީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް (އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް)	3.1

(ވ) އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އިވެލުއޭޓް ކުރާ ކްރައިޓީރިއާގައި ހުށަހަޅަން އެދިފައިވާ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް (މ) މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ (ދޫކުރި ދުވަހުން 2 މަސް ހަމަނުވާ) – އަމިއްލަ ފަރުދުން އަދި ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް (ފ) ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ގެރެންޓީގެ އޮރިޖިނަލް (ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި) (ދ) ކޯޕަރޭޓް ތަޖުރިބާއާއި ބެހޭ ސަޕްލައިޔަރސް އަންގައިދޭ ކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ) (ތ) މިގޮތުން ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރު އަދި ފަރާތްތަކަށް ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަ ފިޔަވަޅުތަކުން އަންގައިދޭ ޗެކްލިސްޓް ލިޔުންތައް (ފޯމް ދުވަސްވަރުތަކުގެ ލިސްޓްގައި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައި) (ލ) ދިވެހި ފަރުދުންގެ ހައިސިއްޔަތު ކަށަވަރު ކުރުމަށް އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ކުންފުނިތަކުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކަރަނޓު ހުށަހެޅޭނެ އަމިއްލަ ފަރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ވެރިފަރާތުން ސޮއިކުރެވިފައިވާ 3 މަހުން 1 މަހުގެ ކުރިމަތީގެ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮޕީ.	
އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ޖަމާކުރަން ވަކި ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާނަމަ ބިޑް ޝީޓާއި ކޮޕީތައް ހިމަނާށެވެ. (ހ) ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ށ) އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް / ކޮޓޭޝަން (ނ) ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ (ވޯކްޕާމިޓް/އިންވެސްޓްމަންޓް/ކޮންފަނި) ރެޖިސްޓްރީ (ރ) ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވޯކްޕާމިޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ (ހަމައެކަނި ކޮންފަނިތަކަށް) (ބ) ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރ އާއި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ (ޅ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ކުރިން އަދި މިހާރު ފަންޑްގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ރަޖިސްޓްރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް (އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް) (ކ) ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ގެރެންޓީގެ އަސްލު (ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި) (އ) މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ (ދޫކުރި ދުވަހުން 2މަސް ހަމަނުވާ) – އަމިއްލަ ފަރުދުން އަދި ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް (ވ) ކޯޕަރޭޓް ތަޖުރިބާއާއި ބެހޭ ސަޕްލައިޔަރސް އަންގައިދޭ ކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)	3.2
އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް	**4.0**
އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ "ބީލަން ސެކިއުރިޓީ" (ޖުމްލަ 03 މަހުގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ) ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 02 އަހަރު ފަހުގައި ބޭންކް ގެރެންޓީ ކުރެވިދާނެ ފައިނޭންޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ކޮޕީ	4.1

	(އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައިވާ) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތަކަށް ފެތެންވާނެއެވެ. މިމައުލޫމާތު ހުށަހަޅާނަމަ އެފަރާތެއް އިވެލުއޭޝަން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވިދާނެއެވެ. • ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ ބިޑްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. • ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހިންގާ ޖޭވީ/ކޮންސޯޓިއަމް/ކަމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޒިންމާ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް/އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަމުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާނަމަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ނަމުގައިވާ އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
4.2	ދިވެހި ފުރުޞަތުގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ކުރާ އިޢުލާން ތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގާނޫނީގޮތުންކަމަކަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއެކު މާލީގޮތުން ކާމިޔާބުވުމަށްޓަކައި ކެޝްޗެކް ރިފަރެންސް ސިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެސިޓީގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ. • ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންގެ ކޮންފެޑެރޭޝަން ނުވަތަ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. • ހުށަހަޅާ ކެޝްޗެކް ރިފަރެންސް އަދި ގެރެންޓީ މިޔަދުވަސްތަކާ ދޫކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ސިޓީގައި މި ޑޮކިއުމެންޓު ނުވަތަ އިޢުލާން ނަންބަރު ރިފަރ ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. • މިރެފަރެންސް ސިޓީގައި ޑޮކިއުމެންޓުގެ ނަން، ފައިސާގެ/ކެޝްޗެކުގެ އަދަދު، ސިޓީ ދޫކުރި ތާރީޚު، ކެޝްޗެކުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު އަދި ރެފަރެންސް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕު ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ކެޝްޗެކް ރިފަރެންސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
4.3	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސަރުކާރު / އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްގެން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
5.0	**ބީލަން ހުށަހެޅުން**
5.1	މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ބީލަން ޝީޓުގައިވާ ތާރީޚުގައެވެ.
5.2	ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންލައިން ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.
5.3	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއް ގޮތުގައި

ހަމަޖެއްސައިދިނަމަ ބީލަން ހުށަހެޅުން ޢާންމުކުރި ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓުގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.	
ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ ކުންފުނި އިސްތިޙާރުކުރުން	**6.0**
ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްތިހާރު ކުރެވޭނެއެވެ.	**6.1**
ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔުއްވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ތަކެތި އަދަދުކުރުމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔުއްވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.	**6.2**
ބީ.އޯ.ކިއުގައި އެއްވެސް އެރިތްމެޓިކަލް އެރަރެއް އަދި ކޮރެކްޝަނަލް އެރަރެއްސެއް ހުރިނަމަ ޙައްލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ޙައްލުކުރާއިރު އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަން ބަލައިގެ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިވެލުއޭޝަނުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ އަދި އެވޭލުކުރެވޭނީ ޖަވާބުދާރީވެފައިވާ އަގަށެވެ. މިގޮތުން ޖަވާބު ކުރުމުގައި ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޓޯޓަލްއަގާއި ކޮންޓްރެކްޓަށެވެ. ނަމަވެސް އަގު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބައެއްކަމަ އަގު ދިލުވި ނުވަތަ ނުލިޔާނަމަ އަގު ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށް ބަލައި އިންކްލޫޑްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަލާނީ ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ އެފަދަ ޑިސްކޮލިފައި ބީލަމަކަށް ކުރެވޭނެއެވެ.	**6.3**
ބީލަންތައް ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓާ ބެޖެޓް ކަނޑައެޅުން	**7.0**
ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލާނެއެވެ. • ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން • ބީލަމުގައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބަލައި އެސެސްމަންޓާ ބެޖެޓް ކަނޑައެޅުން	**7.1**
ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުން	**8.0**
ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ 7.1 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.	**8.1**
ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން	**9.0**
ބީލަން އެވޯޑްވާ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓާއި އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާފަރާތާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީންނެވެ.	**9.1**
ބީލަންތަކުން ކެންސަލްކުރުން	**10.0**
އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	**10.1**

ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅައިފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.	
މި މާއްދާގެ 10.1 ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ނިންމާފިނަމަ މި ކަރުދާހުގެ 17.3 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަލުން ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ.	**10.2**
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް ހޮވުމާއި، އެކަން އެންގުން	**11.0**
ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަކަށް، ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަކަށް "ނޯޓިފިކޭޝަން އޮފް އިންޓެންޝަން ޓު އެވޯޑް" ލިޔުމުން ފޮނުވާނެއެވެ.	**11.1**
ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ނޯޓިފިކޭޝަން ފޮނުވާތާ މި ކަރުދާހުގެ 17.0ގައި ބަޔާން ކުރާ މުއްދަތަށް ހުށަހެޅުމާއި މުއްދަތު ބެލުމުގެ މަތީގައި ނިމުމުން ނެވެ.	**11.2**
ބީލަން އެވޯޑްވިކަމުގެ ސިޓީއާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނަމާ ފޯނު، ވަޒީފާ ކުރިއަށްގެންދާނަމަ ބަންނަވާ މުއްދަތާއި އަދި ޕްރޮގްރާމް ނަގައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހުށަހަޅައިގެން އެދި ބަލާ ސެކްޓަރީއަށް ފޮނުވާނެއެވެ. ސިޓީގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީޚުގެ ކުރިން އަދި ފާސްވާ ފާހަގަކޮށްފައި ވުޒާރާއިން ފޮނުވާނެއެވެ.	**11.3**
ބީލަން އެވޯޑްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުތަކާއި އެއްބަސްވުމުގެ ނަމްބަރާއި މި މުއްދަތުގައި ކަރުދާހުގެ ސެކްޝަން 3 ގައި ހިމެނޭ ފޯމުތައް.	**11.4**
މިމާއްދާގައިވާ ބާރުތަކާއި ޚިލާފަށް ބަލައިގަނެވޭ ބޭރުގެ ޓެކްސް އިނދެވޭނެ ފަހަރު ކުރިއަށް ނުދާ ސެކްޝަން ކާމިޔާބުވި އެގްރީމެންޓް ހުށަހެޅުމަށް އޮފީހަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.	**11.5**
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން	**12.0**
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުގެ ކުރިން " ނޯޓިފިކޭޝަން އޮފް އެވޯޑް" ލިޔުން ދޫކުރާނެއެވެ.	**12.1**
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަރަޖަ އެކަށަ އެއް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.	**12.2**
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުފެށުމަށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދެވަނަ ފާހަގަކޮށްފައި ވާގޮތުގެ 11.12 ގެ (ނ) (8) އަދި (9) ނަމްބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.	**12.3**
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މި ކަރުދާހުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ގެރެންޓީގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.	**12.4**
ބިޑް ސެކިއުރިޓީ	**13.0**

13.1	މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެވެ.
13.2	މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީގެ އަގަކީ 40,000ރ (ސާޅީސް ހާސް)
13.3	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންސް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.
13.4	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި، މި ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 3ގައި ދީފައިވާ ނަމޫނާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ، މި މާއްދާގެ 13.3 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ލިޔުމެއްގެ އަސްލެވެ. މި ލިޔުމުގައި ދޫކުރި ފަރާތުގެ ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައިވާންވާނެވެ. އަދި މި ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައި ދީފައިވާ ނަމޫނާއި ހިލާފަށް ހުށަހަޅާފައި ހުންނަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
13.5	ބީލަން ކޮމިޓީން ކުރާ ފައިސަލާ ގެޒެޓް ކުރުމުން ބިޑުދޭން ނުވަތަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ބަލާ އެފަރާތްތަކަށް ރަސްމީ ލިޔުމަކުން ހިފައިގެން އަންނަންވާނެއެވެ.
13.6	13.5 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ގެންގޮސްފައި ނުވާނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ނަގާފައިވާ އިންޓިރީމް ދިވެހި ޚަޒާނާއަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.
13.7	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށް ބީލަން ކޮމިޓީއިން ލިޔުމުން އަންގާތާ ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
13.8	ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވުމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.
14.0	**ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ**
14.1	ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/500,000 (ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންސް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތަކީ އެއްބަސްވުން ގާއިމު ކުރާ މުއްދަތުގެ އިތުރުން 60 ދުވަހެވެ.
14.2	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަކީ ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
14.3	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

	ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ފޯމެޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއްގެ އަސްލެވެ.
14.4	ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ޢަދަދަކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 05% (ފަހެއް އިންސައްތަ) އެވެ.
14.5	މި ކަރުދާހުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ޤަބޫލުކުރުމުން ހުށަހެޅުމުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޤަބޫލުކުރުމުން އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެ އެވެ.
14.6	އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން 14 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެ.
14.7	މި ކަރުދާހުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހެޅުމަށް ބިޑުދިނުމުން 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
15.0	**މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން**
15.1	ބިޑްއެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި "ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ އިންޑިޕެންޑެންޓް ޗެ ކޮމިޓީ" އިން ޝަކުވާ ބިޑްޕްރިންސިޕަލް އަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ބީލަން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ސަބަބު ބަންދު ނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މި މުއްދަތު ގުނާނީ ފާހަގަ "ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ އިންޑިޕެންޑެންޓް ޗެ ކޮމިޓީ" ވެބްސައިޓް ޖެހިގެން އޮންނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. "ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ އިންޑިޕެންޑެންޓް ޗެ ކޮމިޓީ" ވެބްސައިޓް ޖެހިގެން އޮންނަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައިވާނަމަ މުއްދަތު ގުނާނީ ފާހަގަ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
15.2	ޕްރޮކިއުރމަންޓް އިޖުރާއަތުގައި އޮތްކަމަށް ފެންނަކަން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި އެ ފަރާތަކަށް ބިޑް އުވާލާ ކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ މި މާއްދާގެ 15.1 ގައި ބަޔާން ކުރާ މުއްދަތު ދިނުން ލާޒިމް ނުކުރާނެއެވެ.
15.3	ޕްރޮކިއުރމަންޓް އިޖުރާއަތުގައި އުނިކަން ފާހަގަކުރަން ބިޑަށް އެޕްލައި ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި، ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ބިޑަން ކުރިމަތި ނުވާކަން އަންގާ ނޯޓިސް ފޮނުވުން، އެ ބިޑަށް ދޭ ޖަވާބު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާގެ 15.1 ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ.
15.4	ޕްރޮކިއުރމަންޓް އިޖުރާއަތުގައި ބިޑް ޝަކުވާ ދެވޭ ޖަވާބު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައިގަނެވޭ ދުވަސް، މި މާއްދާގެ 15.1 ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ބަލަ ބެލެވޭނީ، އެ ބިޑާއި ގުޅުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާގެ ނިންމުމެއް އެ ފަރާތަކުން / އެފަރާތްތަކުން ދެނެގަނެ ކަމުގައެވެ.
15.5	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.02 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިޑުއެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބިޑް އިޖުރާއަތަށް އަޑުގެ ގޮތުގައިވާ ޕްރޮސީޖަރެއް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް-ޕްރޮސީޖަރ މަރުޙަލާ" PR-14 ފޯމުންނެވެ.
15.6	މި މާއްދާގެ 15.3 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމް ޕުރުކުރަށް، ކޮންފިޑެންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޖެހުމުން، ފޯމް ދިވެހި ފުރުޞަތުގެ ހިދުމަތުގެ އިސްކަންދީދޭކަމަށް 1 އަށް ހަވާލުކުރުމުން / procurement@police.gov.mv އަށް ގެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައި، ކޮޕީ ޕްރޮކިއުރމަންޓް ޑިވިޝަނުން ފޯނުން ރިސީވްކުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިކަން ބަޔާންކުރުމަށް ފޯމްތަކުގެ އަސްލު ހުށަހަޅާ ތަކުގައި، އެފަދަ ފޯމެއް ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަލައިގަތުމަކުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ކައުންޓަރުގައިވާ ވަގުތުގައެވެ.
15.7	މި މާއްދާގައި 15.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިތަކައި އަދި މި މާއްދާގެ 15.3 ގައި

	ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެނިހެން ގޮތްތަކަށް ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަލައިނުގަނެވޭނެ.
15.8	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.02 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.01 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންނެވެ.
15.9	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.02 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 05 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބީލަމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ކޮމިޓީ ޖަވާބު" PR-15 ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ.
15.10	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.02 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ކޮމިޓީ ޖަވާބަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް އެޕްލިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
16.0	**މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް "ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް" ހުށަހެޅުން**
16.1	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 11.03 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑު" އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
16.2	ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ގަބޫލުކުރުމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު އެ މައްސަލަތައް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަތަ އެ މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކެވެ.
17.0	**ބީލަންވެރިންގެ އަމަލުތަކަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތާއި އާންމު މުޢާމަލާތު**
17.1	މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10 ވަނަ ބާބުގެ ނަންބަރު 10.28 ގައިވާގޮތަށް ބީލަންވެރިންގެ އަމަލުތަކަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
17.2	މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 17.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުތަކަށް ނުބަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޒިންމާދާރަކު ލިބިގެންވެއެވެ.
17.3	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޒިންމާދާރެއްގެ، މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ބީލަމުގައި ސާފުކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބީލަމުގައި ހުށަހަޅާ ހުއްޓާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޒިންމާދާރަކު ލިބިގެންވެއެވެ.
17.4	ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ މަންމަ، ބައްޕަ، އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ، ދަރިން، އެއްބަނޑު، އެއްބަފާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ، އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ މަންމަ، ބައްޕަ، އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ފަރާތްތަކެވެ.
17.5	ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ހަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ހަރަދަކަށް ބީލަން ހުޅުވާ ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.

ސެކްޝަން 2 ޑޮކިއުމަންޓް

ޑޮކިއުމަންޓް – 1 (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް)

#	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	
1	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް (ޑޮކިއުމަންޓް 1)	☐
	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ	
2	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޑޮކިއުމަންޓް 2)	☐
3	އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު / ކޯޓޭޝަން (ޑޮކިއުމަންޓް 7)	☐
4	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް	☐
5	ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް (ކުންފުނި/ވިޔަފާރި/އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކެތި ހޯލްސޭލް)	☐
6	ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް (ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް އެކަނި)	☐
7	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް (އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް)	☐
8	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ޑޮކިއުމަންޓް (މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް)	☐
9	މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިތާ 2 މަސް ހަމަނުވާ) – އަމިއްލަ ފަރުދުން އަދި ކުންފުނިތަކެއްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް	☐
10	ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން އަންގައިދޭ ކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)	☐
10	ސީވީ އެރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުކަން އެގޭން އޮތުން.	☐
	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.	
11	ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ކުރި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް	☐
12	މާލީ ތަނަވަސް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ތަނަވަސް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް - ފާއިތުވި ދިހަ 3 މަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮޕީ ނުވަތަ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮޕީ - އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އޮޑިޓަރގެ ސްޓޭމްޕު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.	☐
13	އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް	☐
	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.	
14	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކޮށްފައި	☐
15	ސަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި	☐
16	ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ފައިލްކޮށް ބައިންޑްކޮށް / ހިރަސްޖަހާފައި	☐

ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް

ޖަދުވަލު - 2 (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތް)

1.	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު (އަމިއްލަ ފަރުދުން)				
1.1	ނަން		1.2	އައި.ޑީ ކާޑު ނަމްބަރު	
1.3	ދާއިމީ އެޑްރެސް		1.4	މޯބައިލް ނަމްބަރު	
2.	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު (ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓް)				
2.1	ކުންފުނި ނަން				
2.2	ކުންފުނި އެޑްރެސް				
2.3	ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު		2.4	ފޯން ނަންބަރު	
2.5	ވެރިފަރާތުގެ ނަން				
2.6	ވެރިފަރާތުގެ އެޑްރެސް				
2.7	އީމެއިލް އެޑްރެސް				
2.8	ފޯން ނަމްބަރު				
..3.0	ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މައުލޫމާތު				
3.1	ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން	ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން			
3.2	އިޢުލާން ނަންބަރު	171-Y(FBM2)/IUL/2024/110			

3.1	ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)	
3.1.1	މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 7 ގެ 1 ނަމްބަރަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު (ފުލުހަކަށް ދުވާލަކަށް ބޫފަކަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ އަގު ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)	
3.1.2	މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 7 ގެ 1 ނަމްބަރަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު (ބަންދު މީހަކަށް ދުވާލަކަށް ބޫފަކަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ އަގު ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)	
3.1.3	މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 7 ގެ 2 ނަމްބަރަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު (ފުލުހަކަށް ދުވާލަކަށް ބޫފަކަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ އަގު ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)	
3.1.4	މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 7 ގެ 2 ނަމްބަރަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު (ބަންދު މީހަކަށް ދުވާލަކަށް ބޫފަކަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ އަގު ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)	
3.1.5	މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 7 ގެ 3 ނަމްބަރަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު ކަނޑައެޅޭ އަގުތައް (ޚާއްސަ ދުވަސްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަގުތަކުގެ ޖުމްލަ ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)	
3.1.6	މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 7 ގެ 4 ނަމްބަރަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު (ލިސްޓުގައިވާ އައިޓަމްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަގުތަކުގެ ޖުމްލަ ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)	

3.1.7	މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 7 ގެ 5 ނަމްބަރަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަދު (ލިސްޓުގައިވާ އައިޓަމްތަކަށް ގެއިރަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަދުތަކުގެ ޖުމުލަ ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)	

4. ވިޔަފާރިއާއި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު (ހަމައެކަނި ކުންފުނިތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް)

ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައި ވާނަމަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުން ކުރައްވާ ކުރިއަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބީލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަން ނުވަތަ ދޫކުރެވޭ އެސްޓިމޭޓުގައި ލިޔުން (ޖީ.އެސް.ޓީ ރިޕޯޓް ހިމެނޭ) ވެސް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

4.1	ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ނަން:	
4.2	ޖީއެސްޓީ ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:	
4.3	ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް	☐ އެބައޮތް ☐ ނެތް

5. މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

މިޖެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން އަންގައިދޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތާއި އެކު ބޭންކްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެޓޭޗް ކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. މި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ މާލީ ތަނަވަސްކަމަށް މާކްސް ނުދެވޭނެއެވެ.

5.1	އެކައުންޓް ވިޔަފާރީގެ ނަން	
5.2	އެކައުންޓް ނަމްބަރު	

6. ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު

މިޖެ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ ވާހަކަ ކުރާ ނުވަތަ ތަކެތީ ހާލަތު، މި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއި އެކު ކުރެވިފައިވާ ރިފަރެންސް ސީޓީ އެޓޭޗް ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބަލާނެ ރަނގަޅު ފަރާތަކުން ނަމްބަރާއި އެސިސްޓަންޓް ރިފަރެންސް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

#	ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ ފަރާތުގެ ނަން	ކުރެވިފައިވާ ގޮތް	ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާގެ މުއްދަތު
·1			
·2			
·3			
·4			
·5			

7. މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތައް

މި ބައިގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

#	މަސައްކަތުގެ ނަން	މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް	މަސައްކަތް ނިންމާދޭންކަމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތު
.1			
.2			
.3			
.4			
.5			

8. ފާއިތުވި 5 އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ކައްކާ ކާން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް

މި ބައިގައި ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފާއިތުވި 5 އަހަރު ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާފައިވާ ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިބައިގައި ލިސްޓް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ނިމުނު ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

#	މަސައްކަތުގެ ނަން	މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް	މަސައްކަތް ނިންމާދޭންކަމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތު
.1			
.2			
.3			
.4			
.5			

9. ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތު

މި މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްލައިފައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމާ އަދި ތަޖުރިބާ ބޭނުމާއި މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކޮށްލައިފައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކާއި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނުވަތަ ވާރކް ޕާރމިޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

9.1	ކައްކާ / ސްޓާފް	
9.1.1	ކައްކާ 1	
	މުވައްޒަފުގެ ނަން	
	އައިޑީ ކާޑު / ވޯކް ޕާރމިޓް ނަންބަރު	
	މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު	
	ތަޢުލީމީ ފެންވަރު	
9.1.2	ކައްކާ 2	
	މުވައްޒަފުގެ ނަން	
	އައިޑީ ކާޑު / ވޯކް ޕާރމިޓް ނަންބަރު	
	މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު	
	ތަޢުލީމީ ފެންވަރު	
9.2	ވެއިޓަރ	

9.2.1	ފޯއިޒަރ 1	
	މުވައްޒަފުގެ ނަން	
	އައި.ޑީ ކާރޑް / ވާރކް ޕާރމިޓް ނަމްބަރު	
	މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު	
	ތަޢުލީމީ ފެންވަރު	
9.2.2	ފޯއިޒަރ 2	
	މުވައްޒަފުގެ ނަން	
	އައި.ޑީ ކާރޑް / ވާރކް ޕާރމިޓް ނަމްބަރު	
	މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު	
	ތަޢުލީމީ ފެންވަރު	
9.3	ސުޕަވައިޒަރ	
	މުވައްޒަފުގެ ނަން	
	އައި.ޑީ ކާރޑް / ވާރކް ޕާރމިޓް ނަމްބަރު	
	މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު	
	ތަޢުލީމީ ފެންވަރު	

.10	ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
10.1	މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތާއި، ޖަދުވަލުތައް އަދި އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، ޖަދުވަލު 7 ގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގުތަކަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ބިޑް ހުށަހަޅަމެވެ.
10.2	އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިޑް އެވޯޑް ވެއްޖެނަމަ، ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރާތާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ފެށުމަށާއި، ބިޑުގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.
10.3	މިބިޑް ހުށަހަޅާތާ 90 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބިޑް ވެލިޑިޓީ، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދިނުމަށް ފުރުޞަތުގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.

.11	ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތް	
ސޮއި		ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް
ނަން		
މަގާމު		
ތާރީޚު		

ނޯޓް: މި ފޯމުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ބިޑް ކެންސަލްކޮށް ކުރުމުގެ ދިޔުން ފުރުޞަތުގެ ޚިދުމަތް އޮތް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޖަދުވަލު – 3 (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ - ސާމްޕަލް)

Bid Bond

Beneficiary: Maldives Police Service

Date: -------------------------------

Bid Bond: -------------------------------

Whereas, **-----------------------** (Hereinafter called "the Bidder") has submitted his bid for the Tender no **(---------------------)** issued by the **Maldives Police Services** on **(-------Date)** for **(--------project Name and Number-------)** (hereinafter called the "the bid").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that we (------------**Insurance Pvt Ltd,)** having our registered --, (hereinafter called " the insurer") are bound unto **Maldives Police Service** (hereinafter called "The Purchaser") in the sum of **(------- Amount --------)** for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Insure binds itself, its successors, and assign by these presents.

SEALED with the common Seal of the said insurer this **(------- Date-----)**

THE CONDITIONS of this obligations are:

1) If, after Bid opening, the bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the form of Bid; or

(2) If the bidder having been notified of the acceptance of his bid by the Purchaser during the period of Bid validity:

(a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the instruction to the Bidders, if required; or

(b) fails or refuses to furnish the performance Security, in accordance with the instruction to Bidders; or

(c) does not accept the correction of the bid pursuant to Clause 27.

We undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Bond will remain in force up to and including the date **(------------ Date------) 90 days** after the deadline for the submission of bids as such deadline is stated in the instructions to the Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Insured is hereby waived. Any demands in respect of this bond should reach the insurer not later than above date.

This Bond shall be governed by and constructed in accordance with the laws of the Republic of Maldives.

<u>SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR</u>

Name of the Insurer: ---------------------------

Address: --

Date: --

ނޯޓް: ދެވިފައިވާ ނަމޫނާއި ހިލާފަށް ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަން.

ޖަދުވަލު 4 – (ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ - ސާމްޕަލް)

Performance Bond

Guarantor: ---------------------------------------

Beneficiary: Maldives police service

Date: --------------------------------------

Performance Bond No.:-------------------------

We have been informed that **------------------**-, (hereinafter called "the Contractor") has entered into Contract; Award Letter No: **-----------)** Dated **-------------**-, with you, for the execution of**-------------------------------------**- (hereinafter Called "the Contract").

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is required.

At the request of the Contractor, we**--**- hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of **MVR ---------------- (--------------------)** such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is Payable, upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the Contact, proving and showing the grounds for your demand or the sum specified therein

Any claim under this Bond must be received by the Guarantor on or before (….Date) (the "Expiry Date"), when this Bond shall expire and shall be returned to the Guarantor.

This guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of Republic of Maldives.

SIGNED ON (Date) on behalf of (-----------------)

ނޯޓް: ދެވިފައިވާ ނަމޫނާއި ހިލާފަށް ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަން.

ޖަދުވަލު - 5 (މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު)

1.0 ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް:

- ޚާއްޞަ ސްޓާފުން (އިންޖިނިއަރު / ސިވިލް)
- ފުރުސަތުގެ ބެލުމުގެ ދަރަނި ގެންދާ ފަރާތް / ފަރާތްތަކަށް

1.1 ސްޓޭޝަނަރީ ކުއެރީ ކޮންޓްރެކްޓް އިންޖީނާން ހަމަޖެހިފައިހުރި ގޮތް:

ތަފްސީލު	ހުރި	ނުހުރި
ބަރިގެ	☑	☐
ފެސް ޓޫލް	☑	☐
މޫޖު	☑	☐
ޗޭނު	☑	☐

- ބަރިގެއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ސާމާން އުނދުން، ބޮޑި ބަރި ސަލާމާ ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނީ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން
- ކޮއިން ބޭރުގެ އިންޖީނާމް ހަމަޖެހުމަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކަށް ހަމަޖެހުމަކާ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް
  - ✓ އެގޮތުން ސްޓޭޝަނަރީގައި ހުންނަ މޫޖު އަދި ޗޭނު ފަދަ ތަކެތި އިތުރު ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ވަސީލަތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް

1.2 އާންމުގޮތެއްގައި ކުރުމަށް އެދޭ ދުވަސް އަދަދު

- މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު - 38
- އާއްމު ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް އެދޭ ދުވަސް ވަރު – 30
- ބަންދު ދުވަސް- 02
- އާންމުކޮށް ދަންވަރު ކުރުމަށް އެދޭ ކުރުވަސް އަދަދު – 08
  - ✓ ހާލަތައް ބެލިގެން މުވައްޒަފުން / ބަންދުދުވަސް އިތުރުވެ، މަދުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

1.3 ކެއުމާއި ސައި ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް

ހ. އާންމު މަސްތަކު

1- ހެނދުނު ސައި 06:30 ން 09:30 އަށް

2- މެންދުރު ކެއުން 12:00 ން 14:00 އަށް

3- ހަވީރު ސައި 16:00 ން 18:00 އަށް

4- ރޭގަނޑު ކެއުން 19:00 ން 22:00 އަށް

5- ދަންވަރު ޑިއުޓީ މީހުންނަށް ދޭ ކެއުން 01:00 ން 03:30 އަށް

ށ. ރަމަޟާން މަސް

ރަމަޟާން މަހުގައި ހެދުމަށް ހުރި ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ހެދުމަށް ދޭ ފަރާތުން ކެއުމާއި ސައިތައްޔާރު ކުރަން ވާނެއެވެ. އެގޮތް ތަކަކީ:

1- ހާރު ކެއުން 00:00 ން 03:00 އަށް

2- ރޯދަ ވީއްލުން (އިރުއޮއްސާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެއްގަޑިއިރު) އަށް

3- ތަރާވީސް 21:00 ން 22:00 އަށް

1.4 ކާތިރިން ހެދުމަށް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ކަރަންޓު އާލާތްތައް:

❖ ބޭޒީ ކެއްކުންތައް ކެއްކުމަށް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ގޭސް އުނދުނު.

#	ތަކެތި	ގިނަ ވެގެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ އަދަދު
01	އައިސް އަލަމާރި	01
02	ފްރީޒަރު	01

❖ މަތީގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން ކަރަންޓް ފްޝަރީ ބޭނުންކުރުމަކީ ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

1.5 ޑެލިވަރިންގެ ހިދުމަތް:

❖ ބޭނުންވާނަމަ ކޮންމެ ކަހަލަ ތަރައްގީކުރުމަށް ބަލައިގަނެވޭނެ

❖ ބޭނުން 24 ގަޑިއިރު ދުވަސްވީ އިން ލިބޭން ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސައި ދިނުން

- ފެންކުޅަ ބަލައިބޮން ޖައްސި ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން
- ޑެލިވަރީ ދަރުޖެއްސި ފުދިގައި ބަލަހައްޓާފައިވާ ބޭނުން އެކަށީގެން ފެން (ބިޔާ، ބޮތަލު ނުވަތަ ތަށި)

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަން ޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އެއްބަސްވުން

- ގެސްޓްރޫމާއި ބަދިގެ ސާފުތާހިރުކަން ބަލަހައްޓާނީ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން
- ބަދިގޭގައި އެގްޒޯސްޓް ބަހައްޓައިފައި ހުރި ނަމަ އެ އެގްޒޯސްޓް ގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަންކުރާނީ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން
- ނަރުދަމާ ފޭއިލް ކުރައިފިނުމާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ގެސްޓްރޫމުގައި ބަދިގެއާއި ބާތްރޫމްތަކާ ފެން ހިނގުމަށް ޗޭމްބަރުތަކާއި ޖަންކްޝަން މަސައްކަތެއް ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެ ޖަންކްޝަން ސާފުކުރުމަކީ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް
- އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ކަރަންޓު މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އަވަސް އަލަމާރީގައި ހުންނަ ތަކެތި ނުބައިވެގެން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން

ޖަދުވަލު - 6 (ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް)

ހުޅުވުމާއި ކުރުގެ މުއްދަތުގައި ހުޅުވުމުގެ ބޭނުމުގެ ދަރަން ގެންދާ މިހުނަރު ކައްކާ ގާނދިރުންގުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

1 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ބީލަމުގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނަމަ ބިޑް ބަލައިގަނެ ކުރިއަށްދެވޭނެއެވެ.

(ހ) ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު

(ށ) އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު / ކޯޓޭޝަން

(ނ) ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް

(ރ) ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ހަމައެކަނި ކުންފުނިތަކަށް)

(ބ) ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

(ޅ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް (އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް)

(ކ) ބިޑް ސިކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް (ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިވާ)

(އ) މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިތާ 2 މަސް
ހަމަނުވާ) އަދިއެކަމަ ފަރުދުން އަދި ކުންފުނިތަކެއްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް

(ފ) ކޮޕީތަކުގެ ތަސްދީޤުކޮށްދެވޭ ސާފުކޮށްދީފައިވާ އަންގައިދޭ ދޫކުރެވިފައިވާ ކުރިން ފޯމު (ފުރިހަމަ ހަމަޖެހިފާ)

2 ވެންޑަރކަން ހުށަހަޅާއަކު (ދެވޭ ޖުމުލަ މާކްސް 65)

2.1 އާންމު މަސައްކަތުގެ ވަގުތު (ދެވޭ މާކްސް 50)

- ހުޅުވުން (ދެވޭ މާކްސް 35)
- ބަންދު ކުރުން (ދެވޭ މާކްސް 05)
- ޚާއްސަ ދުވަސްދުވަހުގެ ވަގުތު (ދެވޭ މާކްސް 05)
- އާންމު ޗުއްޓީތަކުގެ އިތުރުން ޚާއްސަ ޗުއްޓީތައް (ދެވޭ މާކްސް 05)

2.2 ރަމަޟާން މަހުގެ ވަގުތު (ދެވޭ މާކްސް 15)

- ހުޅުވުން (ދެވޭ މާކްސް 10)
- ބަންދު ކުރުން (ދެވޭ މާކްސް 5)

3 މާލީ ތަނަވަސްކަން (ދެވޭ ޖުމުލަ މާކްސް 10)

3.1 03 މަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ އޮޑިޓެޑް ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް (މި ކަރުދާހުގެ 4.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް)

- 60 ދުވަހަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ 100% ރޮލް ކުރެވޭވަރަށް އޮތުން (ދަރަޖާ މާކްސް 10)
- 60 ދުވަހަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ 50% މަދުވެގެން ރޮލް ކުރެވޭވަރަށް އޮތުން (ދަރަޖާ މާކްސް 05)

3.2 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ނުވަތަ ފައިސާ ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ކަމުގެ ލިޔުން (މި ކަރުދާހުގެ 4.2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކަށް ފެތޭގޮތަށްވާންޖެހޭނެ)

- ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ނުވަތަ ފައިސާ އެހެން ފަރާތަކުން ކްރެޑިޓް ދޫކުރާނެ ކަމުގެ، އެ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކޮންފަނީގެ ލެޓަރހެޑްގައި ސްޓޭމްޕް ޖަހާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅައިގެން ތިރީގައިވާ ގޮތަށް މާކްސް ލިބިގެންދާނެވެ.
  - 60 ދުވަހަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ 100% ކަވަރ ކުރާވަރު ކްރެޑިޓް ލިމިޓެއް ނަމަ (10 މާކްސް)
  - 60 ދުވަހަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ 50% މަދުވެގެން ކަވަރ ކުރާވަރު ކްރެޑިޓް ލިމިޓެއް ނަމަ (10 މާކްސް)

  (ނޯޓް: 3.1 އަދި 3.2 ގެ ދެ ބައިން ފުލްމާކްސް ލިބޭ ހާލަތުގައި ބަލާނީ ކޮންމެވެސް އެއްބައެއްގެ ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް މި ދެބައިން ކޮންމެ ބައަކުން ފުލް 5 ޕޮއިންޓް ލިބޭ ހާލަތުގައި ބަލާނީ ދެބައި އެއްކޮށްގެން އެންމެ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓެވެ.)

4 ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވުން (ޖުމްލަ މާކްސް 15)

- ބީލަންވެރިން ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށެވެ.
- ބީލަންވެރިޔާ ފަރުދަކަށް ނުވާ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރަށަށް ބެލިގެން.

5 ތަޖުރިބާ (10 މާރކްސް)

- ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ކޮންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް (05 މާރކްސް)
- ކައްކާ ކާނާދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް އަންގައިދޭ ކަމަށް އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 01 މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ. (ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެވޭނީ ފާއިތުވި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ލިޔުމަށެވެ) (05 މާރކްސް)

ނޯޓް: މީގެ ކުރިން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރުގޮތުގެ ޑޮކިއުމަންޓްސް އެންގޭޖް އެހެނިހެން ލިޔުންތަކެވެ. (ލިޔުން ދޫކުރާފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ކުރުވިފައި)

6 ތަޖުރިބާ

ފާއިތުވި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލާފައިވާ ބީލަންތަކުގައި ވާދަކޮށް ބީލަން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ބީލަމުގައި ތަކެތި ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި އެމަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެތަކެއްޗެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ބީލަން އަނބުރާ ގެންދެސްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ފަރާތަކަށް ޖެހޭ ސަބަބުން ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުނުކުރުމަށް ނުވަތަ ހިދުމަތުގައި ގެއްލުން ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އަންގައި އިސްލާހު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެއްކަލަމް ތަކުރާރުކޮށް އިސްލާހު ކުރުމަށް އަންގަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި، އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުން 15 މާރކްސް އުނިކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް: ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއިއެކު ކަމާގުޅޭ ތަކެތި ނުވަތަ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފަރާތެއްނަމަ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާރކްސް އުނި ކުރުމުގައި ބަލާނީ، ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުނުކުރުމަށް ގެނެވިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ކަންކަމެވެ.

7 އަގު ހުށަހެޅުން

ދިވެހި ރުފިޔާގެ ހިސާބުން ކުރާނެ ޖީއެސްޓީ އިތުރުކޮށްގެން ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ ޖުމްލަ އަގު ލިޔުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނުގައި ލިޔުއްވުމަށްފަހު އަގު/އިތުރު ތަކެތީގެ އަގުތައް ލިޔުއްވާ ހުށަހަޅުއްވާ އަގު ހިމަނާ ތަނުގައި 0.00 ނުވަތަ ހުސްކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބެލޭނެއެވެ. އަދި ފޯމުގައި ބޭނުން ކުރުމުގައި އެންމެ ފަހު އަގެއް ހުށަހަޅުއްވާ ބަޔާނެއް އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކެވެ.

ޖަދުވަލު - 7 (އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު)

- ➢ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ހުރިހާ އައިޓަމަކަށްވެސް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެވެ. އަދި އެއްވެސް އައިޓަމަކަށް އަގުހުށަހަޅާ ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ ބިޑް ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެވެ.
- ➢ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނަންޖެހޭނީ ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނިއެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ސަބްޖެކްޓް ހުށަހާ ނުވަތަ ޓިން ނަންބަރު ޖަހާފައިނުވާ ފަރާތްތައް ބެލެވޭނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

1. ޢާއްމު މަސްވަރު ދުވަސްވަރުތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަގުތައް

ފުލުހުން			
ގަޑި	ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި	ޖީ.އެސް.ޓީ	ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު
ހެނދުނު ސައި			
މެންދުރު ކެއުން			
ހަވީރު ސައި			
ރޭގަނޑު ކެއުން			
ދަންވަރު			
ޖުމްލަ			
ބަންދުމީހުން			
ގަޑި	ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި	ޖީ.އެސް.ޓީ	ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު
ހެނދުނު ސައި			
މެންދުރު ކެއުން			
ހަވީރު ސައި			
ރޭގަނޑު ކެއުން			
ޖުމްލަ			

2. ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްވަރުތަކުގެ އަގުތައް (ދިވެހި ރުފިޔާއިން) ޝައްވާލް ހަދުވަހާއިއެކު

ފުލުހުން			
ގަޑި	ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި	ޖީ.އެސް.ޓީ	ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު
ހާރުދަން			
ރޯދަވީއްލުން			
ތަރާވީސް			
ޖުމްލަ			

ބަންދުމީހުން			
ގަޑި	ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި	ޖީ.އެސް.ޓީ	ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު
ހާރުދަން			
ރޯދަވިއްލުން			
ތަރާވީސް			
ޖުމްލަ			

3. ޢާއްމު ކުރުނބަލުގެ އިމުދުން ޚާއްޞަ ކުރުނބަލާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުރުނބަލުގެ އަގުތައް (ދަތުރު ޚަރަދާއިން)

ތަފްސީލު	ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި	ޖީ.އެސް.ޓީ	ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު
ޚާއްޞަ ދުވަސް ދުވަހު ކުރުނބަލުގެ (އެކަތި ކުރުނބަ ވަގުތުތަކަށް ބަލައިލަން ޖަހާވަރު)			
އަވަދި ފަރިއްކޮޅު			
މާހެފުން (އެކަތި ކުރުނބަ ވަގުތުތަކަށް ބަލައިލަން ޖަހާވަރު)			
ޖީ.އެމް.ޑީ ސަރުކާރު (އެކަތި ކުރުނބަ ވަގުތުތަކަށް ބަލައިލަން ޖަހާވަރު)			
ރަސްމިއްޔާތު ބަލާގެ ސަރުކާރު (އެކަތި ކުރުނބަ ވަގުތުތަކަށް ބަލައިލަން ޖަހާވަރު)			
ވީ.އައި.ޕީ ސަރުކާރު (އެކަތި ކުރުނބަ ވަގުތުތަކަށް ބަލައިލަން ޖަހާވަރު)			
ވީ.ވީ.އައި.ޕީ ސަރުކާރު (އެކަތި ކުރުނބަ ވަގުތުތަކަށް ބަލައިލަން ޖަހާވަރު)			
ރޭގަ ވިއްލުން (އެކަތި ކުރުނބަ ވަގުތުތަކަށް ބަލައިލަން ޖަހާވަރު)			
ޖުމްލަ			

4. އާއްމު ކެއުންތަކުގެ އިތުރުން ހާއްސަ ކެއުންތަކާއި ބުއިންތަކުގެ އަގުތައް (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

އަދަދު	ތަފްސީލު	ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި	ޖީ.އެސް.ޓީ	ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު
01	މައިލޯ ޕެކެޓް			
02	މައިލޯ ކޭސް			
03	އައިސް މައިލޯ ތައްޓެއް			
04	ޖޫސް ތައްޓެއް (އާދައިގެ)			
05	ސޫޖީ ތައްޓެއް			
06	ބިސް ގަނޑެއް			
07	ކުޑިކޮށް ފާރޮރި ދޮޑުން (މީހަކަށް)			
08	ބޮޑުކޮށް ފާރޮރި ދޮޑުން (މީހަކަށް)			
09	ކުޑިކޮށް ބިސްކޯދު ދޮޑުން (މީހަކަށް)			
10	ބޮޑުކޮށް ބިސްކޯދު ދޮޑުން (މީހަކަށް)			
11	ވަލޯމަސް (މީހަކަށް)			
12	ޓޫނާ ފްރައިޑް ނޫޑުލްސް (މީހަކަށް)			
13	ވެޖިޓަބަލް ފްރައިޑް ނޫޑުލްސް (މީހަކަށް)			
14	ބީފް ފްރައިޑް ނޫޑުލްސް (މީހަކަށް)			
15	ޗިކަން ނޫޑުލްސް (މީހަކަށް)			
16	ސޫޕު ނޫޑުލްސް (މީހަކަށް)			
17	ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސް			
18	ބީފް ފްރައިޑް ރައިސް			
19	ވެޖިޓެބަލް ފްރައިޑް ރައިސް			
20	ޓޫނާ ފްރައިޑް ރައިސް			
21	ވަލޯ މަހުގެ މަސްހުނި (މީހަކަށް)			
22	ކަނޑުމަހުގެ މަސްހުނި (މީހަކަށް)			
23	ހަނޑުލު ބޮޑިބަތް (މީހަކަށް)			
24	ކަރީ ޗިކަން (މީހަކަށް)			
25	ކަރީ ފިޝް (މީހަކަށް)			
26	ޑެވިލް ފިޝް (މީހަކަށް)			
27	ކުޑިމަސް (މީހަކަށް)			

އަދަދު	ތަފްސީލު	ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި	ޖީ.އެސް.ޓީ	ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު
28	ހަނާކުރިމަސް (ފިހަކަން)			
29	ކުކުޅު ހިހިކޯރު (ފިހަކަން)			
30	އެގް ސޭންޑްވިޗް			
31	ޓޫނާ ސޭންޑްވިޗް			
32	ކުކުޅު ފިހެފައި (ފިހަކަން)			
33	އާދައިގެ ރޯލްބްއެއް			
34	އަޓާފުރުގެ ރޯލްބްއެއް			
35	ހުނިޖެ ބޮ ރޯލްބްއެއް (ފިހަކަން)			
36	ހުނިޖެ ރޯލްބްއެއް			
37	ފްރެންޗް އޮރެންޖް ބަނބެއް			
38	ފަރާޓާއެއް			
39	ލޮނުހެދިކާއެއް (ވީ.އައި.ޕީ ފެންވަރުގެ)			
40	ފޮނިހެދިކާއެއް (ވީ.އައި.ޕީ ފެންވަރުގެ)			
41	ލޮނުހެދިކާއެއް (އާދައިގެ)			
42	ފޮނިހެދިކާއެއް (އާދައިގެ)			
43	ކިރުސައި ތަށްޓެއް			
44	ކަޅުސައި ތަށްޓެއް			
45	ހޫނު ކިރު ކޮފީ ތަށްޓެއް			
46	ހޫނު ކަޅު ކޮފީ ތަށްޓެއް			
47	ފުނިބޮ ހުރުވަނި (ގްލާސް އަށާރަ)			
48	ފުނިބޮ ހުރުވަނި (ގްލާސް ނުފަރި)			
49	ޓޫނާ ޕޭސްޓް			
50	ވެޖިޓަބަލް ޕޭސްޓް			
51	އެގް ޕޭސްޓް			
52	ބަރގަރީ ސްޓީކް ބަނބެއް (ފިހަކަން)			
53	ސްޓީކްޗި ބަނބެއް (ފިހަކަން)			
54	އޮރެންޖް (ގްލާސް އަށާރަ)			
55	ކޯކް ފަޅި ހަރުސަވި			
56	ޗިކަން ސޭންޑްވިޗް			

ޢަދަދު	ތަފްޞީލު	ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި	ޖީ.އެސް.ޓީ	ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު
57	ވެޖިޓަބަލް ސްޕްރިންގްރޯލް			
58	ކޭކު މިކްސް ކާޗީ ބަނޑުބަން (ރިބަން، ކާޗީ، ހަލުވާ ވަރިން ބަނޑުބާ ޑޯނަށް)			
59	ބަޓަރ ސްޕްރިންގްރޯލް			
60	ބަނާނާ މިލްކް ޝޭކް			
61	ވެނިލާ މިލްކް ޝޭކް			
62	ފްރޫޓް ޕަންޗް			
63	ކޮޓިފްރަމް ޕަރި ދުވަސް އަޑު			
64	ފެން - ހައިލް ބޯތަލުގެ (500 އެމް.އެލް ވަކި ފުޅިއެއް)			
65	ފެން - ސޯޑާ ބޯތަލުގެ (500 އެމް.އެލް ވަކި ފުޅިއެއް)			
66	ފެން - ބޮނަކުއަރ ބޯތަލުގެ (500 އެމް.އެލް ވަކި ފުޅިއެއް)			
67	ފެން - ހައިލް ބޯތަލުގެ (1500 އެމް.އެލް ވަކި ފުޅިއެއް)			
68	ފެން - ސޯޑާ ބޯތަލުގެ (1500 އެމް.އެލް ވަކި ފުޅިއެއް)			
69	ފެން - ބޮނަކުއަރ ބޯތަލުގެ (1500 އެމް.އެލް ވަކި ފުޅިއެއް)			
70	ފެން - ހައިލް ބޯތަލުގެ (5 ލީޓަރު ވަކި ފުޅިއެއް)			
71	ފެން - ސޯޑާ ބޯތަލުގެ (5 ލީޓަރު ވަކި ފުޅިއެއް)			
72	ފެން - ބޮނަކުއަރ ބޯތަލުގެ (5 ލީޓަރު ވަކި ފުޅިއެއް)			
73	ފެން - ހައިލް ބޯތަލުގެ (500 އެމް.އެލް ކޭސް)			
74	ފެން - ސޯޑާ ބޯތަލުގެ (500 އެމް.އެލް ކޭސް)			
75	ފެން - ބޮނަކުއަރ ބޯތަލުގެ (500 އެމް.އެލް ކޭސް)			
76	ފެން - ހައިލް ބޯތަލުގެ (1500 އެމް.އެލް ކޭސް)			
77	ފެން - ސޯޑާ ބޯތަލުގެ (1500 އެމް.އެލް ކޭސް)			
78	ފެން - ބޮނަކުއަރ ބޯތަލުގެ (1500 އެމް.އެލް ކޭސް)			
79	ފެން - ހައިލް ބޯތަލުގެ (5 ލީޓަރު ކޭސް)			
80	ފެން - ސޯޑާ ބޯތަލުގެ (5 ލީޓަރު ކޭސް)			
81	ފެން - ބޮނަކުއަރ ބޯތަލުގެ (5 ލީޓަރު ކޭސް)			
	ޖުމްލަ			

5. ޑޭކްބަރ ސްޕިޔަބަރ ގާމަޔޯކި ދޫކުރަމުން ހަމަޖެހިފައިވާ މެނޫ (ގަޑިއިރަކަށް މީހަކަށް)

ބާވަތް	އަދަދު	ގަޑިތައް				ޓޯޓަލް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި	ޖީ.އެސް.ޓީ	ޓޯޓަލް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު
		ހެނދުނު	މެންދުރު	ހަވީރު	ރޭގަނޑު			
ކިރު	300 އެމް.އެލް	☑			☑			
ގްރީން ސެލަޑް	01 ޕޯޝަން		☑		☑			
ކޯންފްލޭކްސް/ ބަނަސް	01 ޕޯޝަން	☑						
ޕަރުޓާރި	100 ގްރާމް		☑		☑			
ބަޖިރިހަ	300 އެމް.އެލް		☑		☑			
ފްރެޝް ފްރޫޓް	100 ގްރާމް		☑		☑			
އިކުއަލް ޝުގަރު	05 ގްރާމް	☑		☑	☑			
ޖުމްލަ								

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޝަރުތުތަކާއި، އެއްބަސްވުން

ފުލުސް އޮފިސަރުންނަށް ތައްޔާރުކުރާ އާންމު މަސްވަރުގެ މެނޫ

ހޮނިހިރު	ހުކުރު	ބުރާސްފަތި	ބުދަ	އަންގާރަ	ހޯމަ	އާދިއްތަ
ހެނދުނު ސައި						
ގްރީން ޓީ، ކަޅު ސައި، ކިރުސައި، ކޮފީ (ކޮފީ ކިރު (ކޮސްޓަޑް ކިރު) އަދި ހަކުރު ވަކިން ލިބެން ހުންނަ ގޮތަށް)						
ފްރެޝް ޖޫސް						
ޕާން އާލުއިގެ / ބަނަސް، އާލުއިގެ ރޮށި / އާޓާ ރޮށި (ގޮއްޓާ ނުލާ)						
ޗީޒް، އަންސޯލްޓެޑް ބަޓަރ، ޖާމް، ޕީނަޓް ބަޓަރ						
02 ބިހުގެ ބިސްގަނޑު / ފުނޑުއެރި 02 ބިސް						
ފުނބާ، މިރުސް، ފިޔާ، ޓޮމާޓޯ						
	ފްރޫޓް ކިރު / ސީރިއަލް / ކޮކޯޕޮޕްސް	ކްރަންޗީ ހުނި ރޮށި / ބޮލުފިލި ރިހާކުރު	ފްރޫޓް ކިރު / ސީރިއަލް / ކޯން ފްލޭކްސް ފުންޑޯލި	ގްރީން ޕީސް	ފްރޫޓް ކިރު / ސީރިއަލް / ކޯން ފްލޭކްސް	ކްރަންޗީ ހުނި ރޮށި / ބޮލުފިލި ރިހާކުރު
ތަރުކާރީ ކިރުގަރުދިޔަ	ކަނޑުމަހު ދޯންރިހަ	ވެޖިޓަބަލް ކިރުގަރުދިޔަ	މަސްރިހަ	ވެޖިޓަބަލް ކިރުގަރުދިޔަ	މުގު ރިހަ	ބޭކްޑް ބީންސް
ވެޖިޓަބަލް މަސްރޮށި	ބޮޑު މަސްބަރު ހަނާކުރުގައި	ފަތޮ މަސްރޮށި	ދަގުމަހު މަސްރޮށި	ބަރަބޯ މަސްރޮށި	ކުލިމަސް	ޓޫނާ މަސްރޮށި
ކެޔޮ / ކަރާ	އަނަނާސް	އޯރެންޖް	އާފަލު	ކަރާ	ކެޔޮ	02 ވަރު ދޯންކެޔޮ

ގެންދުރު ކެއުން						
އާދިއްތަ	ހޯމަ	އަންގާރަ	ބުދަ	ބުރާސްފަތި	ހުކުރު	ހޮނިހިރު
ގްރީން ޓީ، ކަޅު ސައި، ކިރުސައި، ކޯފީ (ކޯފީ ކިރު އަދި ހަކުރު ވަކިން ލިބެން ހުންނަ ގޮތަށް)						
ޗިލީ ޕޭސްޓް، ޓޮމާޓޯ ސޯސް، ޗިލީ ސޯސް، ސޯޔާ ސޯސް، ޗިލީ އޮނިޔަން ލިންގާ						
ފުނިބާ، މިރުސް، ލުނބޯ، ތޮރުފުތު						
ސްޓީމް ވެޖިޓަބަލްސް މިކްސް ސެލަޑް						
ކަސްޓޫ ބަތް	ތަރުކާރީ ބަތް	އާދައިގެ ބަތް	ބާސްމަތީ ބަތް ވެޖިޓަބަލް ނޫޑްލްސް	ތަރުކާރީ ބަތް	ކުކުޅު ބިރިޔާނި	އާދައިގެ ބަތް
ރޮށި، ފަރާޓާ	ރޮށި	ރޮށި	ރޮށި	ރޮށި	ރޮށި	ރޮށި
		މަސްހުނި				ފަތްލަފޭގެ 2 ބާވަތް
		ގަރުދިޔަ	ކަނޑު ކުކުޅު			ގަރުދިޔަ
		ރިހާކުރު ދިޔަ	އަލުވި ކިރުގަރުދިޔަ			ބޯކިބާ ރިހާކުރު / ދިޔާހަކުރު
މުގުރިހަ	މަސްރިހަ	ލޮނު މިރުސް		މުގުރިހަ	މުގުރިހަ	ލޮނު މިރުސް
ޗިކަން ކޯރުމާ	ބީފް ސްޓޭކް	ފިހުނު ކަނޑުމަސް، ވަޅޯމަސް	ޗިކަން ކޯން ސޫޕް	ޗިލީ ޗިކަން	ކުކުޅު (ހިކިކޮށް ހަދާފައި)	ފަތްތަރުކާރީ ފިހާލައި ނުވަތަ ފަތްތަރުކާރީ ރިހަ
ކޯލްސްލޯ ސެލަޑް	މިކްސް ސެލަޑް	ޓޫނާ ސެލަޑް		ބީޓްރޫޓް ކިއުކަމްބާ ސެލަޑް	ޗައިނީސް ސެލަޑް	ހުނި، އަސާރަ،
ކެރެޓް އެންޑް ކޮރިއެންޑާ ސޫޕް	ނޫޑްލްސް ސޫޕް	ބްރެޑް	ކެރަމަލް ޕުޑިންގ	ނޫޑްލްސް ސޫޕް		ބްރެޑް
ފްރެޝް ފްރޫޓްގެ ވައްތަރުތައް	ފްރޫޓް ކްރަމްބަލް	ބްރެޑްޕުޑިން		ފްރެޝް ފްރޫޓްގެ ވައްތަރުތައް	އައިސް ކްރީމް	ފިރިނި
ފްރޫޓް ޖޫސް	ފްރެޝް ޖޫސް	ފްރޫޓް ޖޫސް	ފްރޫޓް ޖޫސް	ފްރެޝް ޖޫސް	ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް، ފްރެޝް ޖޫސް	ފްރޫޓް ޖޫސް

ހަވީރު ސައި						
އާދިއްތަ	ހޯމަ	އަންގާރަ	ބުދަ	ބުރާސްފަތި	ހުކުރު	ހޮނިހިރު
ގްރީން ޓީ، ކަޅު ސައި، ކިރުސައި، ކޯފީ (ކޯފީ ކިރު އަދި ހަކުރު ވަކިން ލިބެން ހުންނަ ގޮތަށް)						
ކްރީމް ކްރެކަރ ބިސްކޯދު						
ޗީޒް ސޭންޑްވިޗް 2 ސްލައިސް	ކުލި ހެދިކާގެ 2 ބާވަތް	ފިޝް ބަން	ޕުރިން	ކުލި ހެދިކާގެ 2 ބާވަތް	ކުލި ހެދިކާގެ 2 ބާވަތް	ކުލި ހެދިކާގެ 2 ބާވަތް
ބަނަސް	ފޮނި ހެދިކާ 2 ބާވަތް	ފާޑުރި	2 ވައް ދޮންކެޔޮ	ފޮނި ހެދިކާ 2 ބާވަތް	ފޮނި ހެދިކާ 2 ބާވަތް	ފޮނި ހެދިކާ 2 ބާވަތް

ރޭގަނޑު ކާއުން						
އާދިއްތަ	**ހޯމަ**	**އަންގާރަ**	**ބުދަ**	**ބުރާސްފަތި**	**ހުކުރު**	**ހޮނިހިރު**
[illegible]						
ފްރެޝް ފްރޫޓް ޖޫސް						
[illegible]						
[illegible]						
ޗާޖަރު						
އާދައިގެ ބަތް	ބާސްމަތީ ބަތް	ބާސްމަތީ ބަތް	އާދައިގެ ބަތް	ބާސްމަތީ ބަތް	އާދައިގެ ބަތް	ފްރައިޑް ރައިސް
ރޮށި	ރޮށި	[illegible]	ރޮށި	ރޮށި، ފަރާޓާ	ރޮށި	ރޮށި
ގަރުދިޔަ	އަލުވި ރިހަ	މަސްރިހަ	މުގުރިހަ	ވެޖިޓަބަލް ކިރުގަރުދިޔަ	ގަރުދިޔަ	
ވަޅޯމަސް ސްޕެގެޓީ	ވައިޓް ސޯސް ޕާސްތާ		މިކްސް ފްރައިޑް ނޫޑްލްސް			
					ތަރުކާރި [illegible]	
[illegible] ސަލަޑް	ބީޓްރޫޓް [illegible]	[illegible]	އަލު ސަލަޑް	[illegible]	ޓޫނާ ސަލަޑް	ގްރީން ސަލަޑް
[illegible]	[illegible]	ފިހުނު މަސް	ގްރިލް ފިޝް	ބަޓަރ ޗިކަން	ފިހުނު މަސް	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ފިރިނީ	ޕުޑިންގ

ދަންވަރު						
އާދިއްތަ	**ހޯމަ**	**އަންގާރަ**	**ބުދަ**	**ބުރާސްފަތި**	**ހުކުރު**	**ހޮނިހިރު**
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ހޮނިހިރު	ހުކުރު	ބުރާސްފަތި	ބުދަ	އަންގާރަ	ހޯމަ	އާދިއްތަ
ރޯދަ ވީއްލުން						
ކަދުރު						
ކުރުނބާ ފަނި	ފޭރު ފަނި	އަނބު ފަނި	ފޭރު ފަނި	ކަރާ ފަނި	އަވޮކާޑޯ ފަނި	ކަރާ ފަނި
އަނބު ފަނި	ކުރުނބާ ފަނި	އަވޮކާޑޯ ފަނި	ކަރާ ފަނި	ކުރުނބާ ފަނި	ކުރުނބާ ފަނި	ފެޝަން ފްރުޓް ފަނި
ކަޅު ސައި، ކިރު ސައި						
ބަތްބުން						
ކެރެޓް މަސްހުނި	މަސްކުރޯޅި	ޓޮމާޓޯ މަސްހުނި	ބަރަބޯ މަސްހުނި	މަސްކުރޯޅި	ބަނި މަސްހުނި	ޓޮމާޓޯ މަސްހުނި
ރޮށި / އާލޫ ރޮށި						
ބަތް						
މުގުރިހަ						
ކުޅި ކުކުން	ހަނޑުކިރު މަސް	ބޭކްޑް ބީންސް	ފަރުމަސް ރިހަ	ތެލުލި ސޮސޭޖް، މަސްރިހަ	ކުކުޅު ރިހަ	ކަންކުން ބިޔު
		ކުކުޅު ރިހަ	ކުޅިމަސް			
ލޮބި، މިރުސް، ލުނބޯ						
2 ވައްތަރެއްގެ ހެދިކާ (1 ކުޅި އަދި 1 ފޮނި މަދުވެގެން ދިބަސްވާން) 1 ހެދިކާގެ ބަދަލުގައި ވައްތަރަކުން 2 ހެދިކާ						
ބިސްކަޓު						

ހޮނިހިރު	ހުކުރު	ބުރާސްފަތި	ބުދަ	އަންގާރަ	ހޯމަ	އާދިއްތަ
ތަރާވީސް						
ޑިޕިން ޓީ، ކަޅު ސައި، ކިރުސައި، ކޮފީ (ކޮފީ ކިރު އަދި ހަކުރު ވަކިން ދިޔަން ހުންނަ ގޮތަށް)						
ކަރާފަނި	ސްމޫތީ	ކަރާފަނި	ސްމޫތީ	އަނބު ފަނި	ކުރުނބާ ފަނި	ފޭރު ފަނި
02 ކުޅި ހެދިކާ 02 ފޮނި ހެދިކާ	ކޮކާން ބަން	ބާގަރު	ކިރުގަރުދިޔަ، ހުނި ހަކުރު	ކްރޮއިސާން	ސަބްމެރިން	ޕިއްޒާ

ހާރުކެއުން						
އާދިއްތަ	**ހޯމަ**	**އަންގާރަ**	**ބުދަ**	**ބުރާސްފަތި**	**ހުކުރު**	**ހޮނިހިރު**
ރޮށި، ބަތް						
ގަރުދިޔަ، ބަތްފެން						
ހަކުރު، ކާށިހިރު، ދިޔާ ހަކުރު						
ދޮންކެޔޮ، ފުރޫޓް،						
ކަޅު ސައި						
ލިބޯ، މިރުސް، ލުނު، ހާފަރު						
މިކްސް ތަރުކާރީ ފެންކައްކާފައި						
މުގުރިހަ	އަލުވި ހިކިރިހަ	މުގުރިހަ	މުގުރިހަ	މަސްރިހަ	މުގުރިހަ	މަސްރިހަ
ހަނާކުރި މަސް (ޓޯ ކަނޑުމަހުގައި)	ކަނޑުކުކުޅު	ތަރުކާރީ ރިހަ	ފަރުމަސް ރިހަ	އަލުވި ރިހަ	ކުކުޅު ރިހާކުރު	ވަލޯމަސް ކިރުގަރުދިޔަ
ކުކުޅު މަސް	ފިހުނު މަސް / ސަލަދި	ކުކުޅު މަސް	ސަލަދި / ކެކިމަސް	ކުކުޅު މަސް	ފިހުނު މަސް	ފިހުނު މަސް

ނޯޓް:

- ޕެކެޓު ކިރު ހުންނަންވާނީ (ފްރެޝް / ނެސްޓަލޭ / ޑަޗްލޭޑީ) ކޮންމެވެސް އެއް ބްރޭންޑެއްގެ ޕެކެޓެވެ.
- ހިކި ކިރު ހުންނަންވާނީ (ނިޑޯ / އެންކަރ) ކޮންމެވެސް އެއް ބްރޭންޑެއްގެ ޕެކެޓެވެ.
- ޓިންގަޑު ހުންނަންވާނީ (ބަސްކިޓް / ޑްރިލް / ޑަޗްލޭޑީ) ކޮންމެވެސް އެއް ބްރޭންޑެއްގެ ޓިންގަޑުތަކެވެ.

بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިސިޝަން ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު – ފުރަތަމަ މަރުހަލާ

1. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ބީލަންވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު			
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ބީލަންވެރިޔާގެ ނަން: (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު/އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު)		ފޯނު:	
މޯބައިލް ނަންބަރު:		އީމެއިލް އެޑްރެސް:	
2. މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަން			
ޕްރޮޖެކްޓް/ބީލަމުގެ ނަން:			
ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަމުގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު:			
ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަން އިޢުލާންކުރި ތާރީޚު:			
3. މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު			
މައްސަލަ:			
މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު (މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުމެއް އެއްކޮށް ހުށަހެޅުން):			

4. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު:

އިޤްރާރު:

މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، އަދި އެއާއެކުހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ބީލަންވެރިޔާ ނުވަތަ އޮފީހަކުން ނުވަތަ އިވެލުއޭޓްކުރި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެއީ އިތުރުކުރުމެއްނެތި ހުށަހަޅާފައިވާ ތެދު އަދި ސައްޙަމަޢުލޫމާތުކަމާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބްރުއަރީ 2017) ގެ ބާބު 17 "ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި، ގެންގުޅުމާއި، ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ހިންގުމާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި، ފިޔަވަޅު އެޅުން" މާއި ގުޅިގެން ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ގޮތަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުރާކަމަށާ ގުޅިގެން ބީލަމުގައި ބައިވެރި ފަރާތާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބީލަމުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބީލަންވެރިޔާއަށް ލިބިފައިވާތީވެ، ބީލަންވެރިޔާގެ ހައްޤު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް. އަދި މި ހުށަހެޅުމަކީ އިހުމާލުވެރިކަމާ ބީލަމާ ގުޅުވައިގެން ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ލަސްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް، އަދި ބީލަމަކާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަށްކަން ގެއްލުމުގެ ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ސިޔާސަތުގައި މަސްއޫލިއްޔަތަކާ ދައުލަތުން ނިންމަން ނުވަތަ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމަށާއި، ހުށަހަޅާ ނިންމުމަކީ ބީލަމުގެ ނިޔާކުރާ ކޮންމެއްކަން ގެއްލުމުގެ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްކަމުގައި އެއްބަސްވެ، މިންވަރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުލަތުގެ ބީލަންތަކާއި ގުޅޭ ކަންކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށާއި އަޅުގަނޑު ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށް، އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ބަލާނެ ކަމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.

ނަން:		މަޤާމު:		ސޮއި:		ތާރީޚް:	

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

☐ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ ބީލަމުގެ ބިޑް ފޯމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ނޯޓް: މި ފޯމުގައި ސޮއި ކުރަންޖެހޭނީ އެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތުން ބިޑް ފޯމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތް

بسم الله الرحمن الرحيم

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަރުވަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަރުވަން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީ" އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު - އެޕީލް މަރުޙަލާ

1.މައްސަލަ އަރުވަން ހުށަހަޅާ ބީލަންވެރިޔާގެ މައުލޫމާތު			
މައްސަލަ އަރުވަން ހުށަހަޅާ ބީލަންވެރިޔާގެ ނަން: (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު/އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު)		ތާރީޚު:	
މޯބައިލް ނަންބަރު:		އީމެއިލް އެޑްރެސް:	

2. މައްސަލަ އަރުވާ ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަން			
ޕްރޮޖެކްޓް/ބީލަމުގެ ނަން:			
ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަމުގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު:			
ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަން އިއުލާންކުރި ދައުލަތުގެ އޮފީސް:			
ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަން އިއުލާންކުރި ތާރީޚު:		ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަމުގެ އިއުލާން ނަންބަރު:	

3. މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު			
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:			
ކުރިން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:		މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:	
މި މައްސަލަ ކުރިން ނިންމާފައިވާ ގޮތް:			

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު (މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުމެއް އެއްކޮށްފޮނުއްވުން):	

މައްސަލަ ހައްލު ކުރާ ފަރާތް:

އިރުޝާދު:

މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތައި، އަދި އެއްއުސޫލުތަކުގައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ ބީލަންފަރާތާ ނުވަތަ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ އާއި އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ އެ ލިޔެކިޔުން އެއްކޮށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރެއްވޭނެ "ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފަސްވަނަ އިސްލާހު 2017) ގެ ބާބު 17 "ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ގަނެ، ހިލޭ ދޭ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޭ ކަންކަމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ބީލަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ ބީލަން ގަބޫލުކުރުމާއި ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް، ބީލަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ޤަރާރު ނެރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ކޮމިޓީ، އަދި ބީލަން ކަނޑައެޅި ފަރާތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަދައިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް، މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބަލާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ކޮމިޓީން "ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 17.13 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ބާކީ ހުރިނަމަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑް ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ. ބީލަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޤަރާރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް ޤަރާރު ނެރުމުން، 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ބަޔާންކޮށް، ބިޑް ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުން ކަމަށްވާނެ އަދި މި ފޯމާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

(ހ) ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ބީލަން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ޤަރާރަކާ ގުޅޭ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއްކަމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑް ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެ މައްސަލައެއް.

(ށ) ބިޑް ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ބީލަން ކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތަކުން ޙައްލުކުރަން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް.

(ނ) އެ ބީލަމާ ގުޅޭ ކޮންޓްރެކްޓަށް ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް.

(ރ) އެމައްސަލައެއްގެ ތަފްޞީލުތައް ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް ރަސްމީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް.

އަދި މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ބީލަން ކަނޑައެޅުމާއި އެކަމުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މަރުޙަލާތަކާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން، އަދި ބީލަން ކަނޑައެޅި ފަރާތާ ދޭތެރޭ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުމުގައި ބީލަމުގެ ކަރުދާސް، ބީލަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޝަކުވާ ބައްލަވާނޭ ފަރާތުގެ ކަރުދާސްތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި އެ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނިގެން ވާންވާނެއެވެ

މުވައްސަސާތަކަށް ލިބިގެންވާކަން އެޑްރެސްކުރާ އަދުލަނިޑުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއެކު ސޮއިކުރަމެވެ.

ނަން:		މަޤާމު:		ސޮއި:		ތާރީޚު:	

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

☐ ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޕީޓަރުގެ ބޭ ފޯމުގައި ސޮއި ކޮންފަރާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ނޯޓް: މި ފޯމުގައި ސޮއި ކުރަންޖެހޭނީ އެ ޕީޓަރުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތުން ބޭ ފޯމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތެވެ